Type	Hits	Search Text
1 IS&R	Hits 85	("4444319") or ("6227384") or ("5857654") or ("5791620") or ("5727766") or ("5699631") or ("5503435") or ("5487617") or ("5503435") or ("5386964") or ("5215198") or ("5203457") or ("5180191") or ("5154299") or ("5152405") or ("5152405") or ("5123191") or ("4774733") or ("4706396") or ("4796847") or ("4706396") or ("4712679") or ("4706396") or ("4712679") or ("4706396") or ("4378102") or ("4125243") or ("33876077") or ("3515283") or ("2308654") or ("2087786") or ("1999157") or ("119925") or ("119925") or ("119925") or ("1037607") or ("119925") or ("1037607") or ("0399979") or ("04434804") or ("039979") or ("0443651") or ("d439279") or ("d434804") or ("d439279") or ("d434804") or ("d397630") or ("d398365") or ("d398366") or ("d398368") or ("d398350") or ("d341377") or ("d341376") or ("d341377") or ("d341376") or ("d341377") or ("d3425933") or ("d325933") or ("d325934") or ("d255944") or ("d197534") or ("d255844") or ("d197534") or ("d119165") or
2 IS&R	770	("d055077")).PN. (d19/92).CCLS.
3 BRS	14	("D309918").URPN.

4	BRS	6	("2901120" "3648849" "D257752" "D269017" "D274067").PN.		
5	BRS	4	("D177186").URPN.		
6	BRS	V /	tab and tray and write and 206/5\$.ccls.		
7	BRS	448	tab and tray and write		

	DBs	Time Stamp	Comments	Error Definition
1	USPAT	2006/03/02 10:20		
2	USPAT	2006/03/02 10:20		
		2006/03/02 10:31		
	US-PGPUB; USPAT; USOCR	2006/03/02 10:32		
5	USPAT	2006/03/02 10:42		
6	USPAT	2006/03/02 10:43		
7	USPAT	2006/03/02 10:43		

	Errors	Ref #
1		S1
2		S2
3		S3
4		S4
5		S5
6		S6
7		S7

	Туре	Hits	Search Text	
8	BRS	45	tab and tray and write and folder	
9	BRS	189	tray and 206/5\$.ccls. and label	
10	BRS	22	tray and ("206"/\$.ccls. or "220"/\$.ccls.) and (folder or papers) and label	
11	BRS	17111	tray and ("206"/\$.ccls. or "220"/\$.ccls.) and (folder or papers)	
12	BRS	15	("1575696" "1713601" "2242296" "2664005" "2812852" "2876780" "3857482" "4357119" "D282757").PN.	
13	BRS	15	("4844264").URPN.	

	DBs	Time Stamp	Comments	Error Definit ion
8	USPAT	2006/03/02 10:44		
9	USPAT	2006/03/02 10:48		
10	USPAT	2006/03/02 10:50		
11	USPAT	2006/03/02 10:50		
11.2	US-PGPUB; USPAT; USOCR .	2006/03/02 10:53		
13	USPAT	2006/03/02 10:54		

	Errors	Ref	#
8		S8	
9		S9	
10		S10	
11		S11	
12		S12	
13		S13	

	Туре	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp
1	BRS	L1	227	40/358	USPAT	2006/03/02 13:34
2	BRS	L2	202	40/641	USPAT	2006/03/02 13:38
3	BRS	L3	540	"40"/\$.ccls. and tray	USPAT	2006/03/02 13:38
4	BRS	L4	10	"40"/\$.ccls. and tray and folder\$	USPAT	2006/03/02 13:39
5	BRS	L5	137	"40"/\$.ccls. and tray and stack\$	USPAT	2006/03/02 13:49
6	BRS	L6	119	tab and folder and rack	USPAT	2006/03/02 13:56
7	IS&R	L 7	275	(211/11).CCLS.	USPAT	2006/03/02 13:56

	Comments	ents Error Definition	
	00.12.1017		ors
1			
2			- -
3			
4			
5			
6			
7			